

Broj:01- 02/2-3694/23 SK  
Sarajevo, 14.12.2023. godine

Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
**PARLAMENT FEDERACIJE  
SARAJEVO**

**BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
PARLAMENT FEDERACIJE BIH  
PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA FBiH**  
n/r gdn. Ivan Miličević, sekretar  
n/r gđa. Alma Kratina, zastupnica

Primljeno: 15-12-2023			
Org. jed.	Broj	Priloga	Vrijednost
05/1	02-446/23		

**PREDMET:** Zastupnička inicijativa i zastupničko pitanje, **dostavlja se-**  
**Veza:** Akt sekretara Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine broj: 05/1-02-446/23 od 23.11.2023. godine i akt broj: 05/1-02-447/23 od 04.12.2023. godine

Poštovani,

Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, aktom Vlade Federacije BiH broj: 03-04-1372-1/2023 od 27.11.2023. godine proslijeđena je zastupnička inicijativa koja je dostavljena aktom sekretara Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine broj: 05/1-02-446/23 od 23.11.2023. godine, kao i poslaničko pitanje akt Vlade Federacije BiH broj:03-04-1406-23/2023 od 05.12.2023. godine, koje je na 7. redovnoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, održanoj 28.11.2023. godine, postavila Alma Kratina, zastupnica u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH. Imajući u vidu da se Inicijativom i zastupničkim pitanjem traži očitovanje o rezultatima provedenih analiza postupanja subjekata zaštite kad su u pitanju slučajevi okrutnog nasilja sa smrtnim ishodom u Gradačcu i Sarajevu, u skladu sa djelokrugom rada i nadležnostima ovog Ministarstva, dajemo sljedeći odgovor:

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je odmah postupilo po prijemu zastupničkog pitanja, te zatražilo dostavu od strane nadležnih institucija: Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona i Centra za socijalni rad Gradačac, kao i Ministarstva za rad, socijalnu politiku i raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo i Službe za socijalni rad Novi Grad Sarajevo. S tim u vezi dana, 04.12.2023. dostavljen je odgovor od strane Službe socijalne zaštite općine Novi Grad Sarajevo, a dana, 06.12.2023. godine od strane Centra za socijalni rad Gradačac, te dana, 13.12.2023. godine od Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona što Vam dostavljamo u prilogu ovog akta, uz napomenu da je ovo Ministarstvo uputilo urgenciju za dostavljanje odgovora Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, te eventualno po prijemu odgovora naknadno ćemo Vam dostaviti isto.

Ujedno, informišemo Vas, iz okvira svoje nadležnosti, da je predstavnik ovog Ministarstva član radne grupe formirane od strane Federalnog ministarstva pravde,

koja trenutno radi na izradi izmjena i dopuna Zakona o zaštiti od nasilja u porodici s ciljem unapređenja i usklađivanja s Istanbulskom konvencijom. Kako se radi o unapređenju zakonskog okvira u ovoj oblasti Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je svim kantonalnim ministarstvima nadležnim za oblast socijalne zaštite, centrima za socijalni rad/službama socijalne zaštite uputilo zahtjev za dostavu prijedloga i sugestija za izmjene i dopune Zakona. Međutim, do danas, ovo Ministarstvo nije zaprimilo niti jedan odgovor odnosno prijedlog iako se radi o potrebi uključenja svih nadležnih institucija kako s kantonalnog tako i lokalnog nivoa, jer je cilj upravo unapređenje zakonskog okvira koji se direktno implementira u centrima za socijalni rad/službama socijalne zaštite.

Po pitanju provedbe određenih aktivnosti u ovoj oblasti, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je po prvi put organizovalo kampanju "Isključimo nasilje nad ženama i djevojčicama" koja se provodi u okviru 16 dana aktivizma borbe protiv rodno-zasnovanog nasilja. Tokom 16 dana aktivizma borbe protiv nasilja nad ženama ovo Ministarstvo je u saradnji sa pet sigurnih kuća koje djeluju na području Federacije BiH, zajedno sa međunarodnim partnerima UN i UN WOMEN, provelo niz aktivnosti kako bi pozvali sve relevantne aktere na borbu protiv nasilja nad ženama. Pokrenuta je medijska kampanja pod nazivom "Sigurne kuće za sigurne žene" kojom su pozvane sve institucije, ali i mediji kao snažan glas u javnom diskursu da u 16 dana aktivizma i borbe protiv nasilja nad ženama i djevojčicama daju svoj doprinos. Naime, cilj kampanje jeste podizanje svijesti o nasilju i ulozi koje društvo ima u osnaživanju žena, odnosno prevenciji nasilja nad ženama. Također, predstavljena je nova web stranica: sigurne kuće - fbih.ba, te potpisana Opća deklaracija o saradnji između Federalnog ministarstva rada i socijalne politike i pet sigurnih kuća u Federaciji BiH.

Nadalje, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je dana, 05.12.2023. godine u saradnji sa Misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini, organizovalo za stručne radnike u oblasti socijalne zaštite validacijsku radionicu „Nasilje u porodici i rodno zasnovano nasilje“. Osnovni cilj radionice je unapređenje znanja i vještina stručnih radnika u oblasti socijalne zaštite za prevenciju nasilja, pravovremeno prepoznavanje nasilja, kao i kvalitetnije i profesionalnije postupanje u radu sa žrtvama nasilja.

Pomenuta radionica je jedna od aktivnosti koje ovo Ministarstvo provodi s ciljem prevencije nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja. Na istoj, socijalni radnici i svi oni koji su vezani za ovaj dio socijalne zaštite mogli su dobiti odgovore na pitanja kako i u kojem smjeru treba postupati kad je prevencija nasilja u porodici i rodno zasnovano nasilje u pitanju. Sam program obuke sastojao se od 20 modula gdje su polaznici validacijske radionice mogli bolje shvatiti sam pojam nasilja, njegov uzrok i posljedice. Na radionici, naglašena je potreba da se ovakve i slične radionice održavaju učestalije kako bi uposlenici centara za socijalni rad, kao i druge organizacije koje pružaju psihosocijalnu pomoć imale adekvatne odgovore na nedoumice koje imaju u svom radu, odnosno da se aktivno radi na usavršavanju socijalnih radnika i svih onih koji su uključeni u sistem socijalne zaštite.


Obzirom da je članom 39. Zakona o zaštiti od nasilja u porodici propisana obaveza da sve nadležne institucije na području jedne ili više općina potpišu Protokol o saradnji kojim će biti utvrđena međusobna prava i obaveze u postupku prijavljivanja slučajeva nasilja u porodici, pružanja zaštite žrtava nasilja u porodici, kao i u radu sa nasilnim osobama, cijenimo neophodnim da se isti revidiraju u svim kantonima/općinama, te da će se na taj način, poštivajući sve obaveze utvrđene istim, efikasnije reagovati u svim slučajevima nasilja u porodici, kako ne bi došlo do određenih propusta u zaštiti žrtava nasilja u porodici. Također, smatramo potrebnim da sve kantonalne vlade donesu dvogodišnje programe mjera za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u

porodici za područje kantona (član 37. Zakona o zaštiti od nasilja u porodici). S tim u vezi informišemo Vas da će ovo Ministarstvo u skladu sa svojim mogućnostima i nadležnostima inicirati revidiranje postojećih protokola i donošenje programa na nivou kantona.

Dalje, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je izradilo Strategiju razvoja sistema socijalne i dječije zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine (2023.-2030.godina), koja je nakon provedenih javnih konsultacija finalizirana, te upućena u dalju proceduru usvajanja. Navedenom Strategijom definisani su strateški pravci i prioriteti daljeg razvoja sistema socijalne i dječije zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine, način njihovog ostvarivanja, finansijski i institucionalni okvir za implementaciju, monitoring, evaluaciju i izvještavanje. U pripremi Strategije respektovani su svi relevantni principi u skladu s propisima o strateškom planiranju kao što su: otvorena metoda koordinacije, ravnopravnost spolova, jednake mogućnosti, inkluzija, horizontalna i vertikalna koordinacija, partnerstva, javnost, transparentnost, kao i osnovne vrijednosti i komponente dobrog života na kojima počiva pristup razvoju Federacije Bosne i Hercegovine. U procesu same izrade Strategije polazilo se od koncenzusa o održivom razvoju i njegovoj implementaciji na globalnom, evropskom i državnom, odnosno entitetskom i kantonalnom nivou.

Također, ovo Ministarstvo pripremiло je Zakon o socijalnim uslugama u Federaciji Bosne i Hercegovine kojim će se po prvi put urediti oblast pružanja socijalnih usluga na području Federacije Bosne i Hercegovine. Ovim zakonom definisano je sljedeće: sam pojam i sadržaj socijalnih usluga, korisnici socijalnih usluga, načela socijalne zaštite pri pružanju i korištenju socijalnih usluga, socijalne usluge, mreža socijalnih usluga, osiguranje socijalnih usluga i metodologija za utvrđivanje cijena usluga, nadležnost i postupak za ostvarivanje prava na socijalne usluge, pružatelji usluga, uslovi za pružanje usluga i licenciranje pružaoca socijalnih usluga, registri, finansiranje, nadzor i druga pitanja od značaja za pružanje i ostvarivanje prava na socijalne usluge u Federaciji BiH. Trenutno, ovaj Zakon je u procesu javnih konsultacija.

S poštovanjem,



**Prilog:**

- Akt JU "Kantonalni centar za socijalni rad" Služba socijalne zaštite općine Novi Grad Sarajevo br. 31-10/24-530-2460/23 od 04.12.2023. godine
- Akt JU "Centar za socijalni rad Gradačac" br. 01/1-31-11-1615-2/23 od 06.12.2023. godine
- Akt Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona br. 09/1-04-031484/23 od 06.12.2023. godine

**Dostavljeno:**

- Naslovu
- dr.sci. Edita Kalajdžić, sekretar Vlade Federacije BiH (Veza: Vaš akt br:03-04-1372/23 od 27.11.2023. godine i 03-04-1406-23/2023 od 05.12.2023. godine)
- a/a

**BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
KANTON SARAJEVO  
JU „KANTONALNI CENTAR ZA SOCIJALNI RAD“  
Služba socijalne zaštite općine Novi Grad**

Broj: 31-10/24-530-2460/23  
Datum: 04.12.2023. godine

**FEDERALNO MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE**  
Hamdije Čemerlića br.2  
Putem emaila :  
emira.dizdarevic@fmrsp.gov.ba

**PREDMET: Odgovor na inicijativu Alme Kratina, zastupnice u Zastupničkom domu  
Parlamenta Federacije BiH – dostavlja se**

**Veza vaš broj : 01-02/2-3694/23 ED od 29.11.2023.godine**

U vezi Vašeg zahtjeva za dostavu informacija broj gornji, obavještavamo Vas sljedeće:


Ova Služba je na zahtjev Općinskog suda u Sarajevu bila uključena u postupak povjere djeteta iz vanbračne zajednice i određivanje sadržaja roditeljskog staranja o malodobnom djetetu, koji je na sudu tužbom pokrenula Maslan Emira. U okviru navedenog postupka u prostorijama Službe dva puta je obavljen razgovor sa Maslan Emirom i jedanput sa Bećirović Anelom, a u svrhu uzimanja izjava od istih neophodnih za dostavu mišljenja u navedenom postupku na traženje suda. Obzirom na izrečene zaštitne mjere razgovori sa roditeljima mlđb.djeteta su obavljani u različitim terminima, kako ne bi došlo do suočavanja žrtve i učinioca nasilja.


Općinski sud u Sarajevu je u januaru 2023. godine donio Presudu o povjeri mlđb. djeteta, visini izdržavanja za dijete i način kontaktiranja mlđb. djeteta sa roditeljem sa kojim ne živi. Po donošenju sudske Presude u Službi socijalne zaštite općine Novi Grad Sarajevo nije evidentirano obraćanje Emire Maslan niti Bećirović Anela radi poteškoća u roditeljskoj komunikaciji.

Ova Služba nije bila uključena u postupak smještaja imenovane u Sigurnu kuću, niti je provodila praćenje poštivanja/kršenja zaštitnih mjera izrečenih Bećirović Anelu. Navedene radnje provodila je Služba socijalne zaštite općine Novo Sarajevo, na čijem području su imenovani imali prijavljeno mjesto prebivališta.

U okviru sastanka Stručnog tima u Službi razmatrana su postupanja stručne uposlenice koja je bila uključena u postupak povjere mlđb. djeteta iz vanbračne zajednice, te nisu uočeni propusti u postupanju.

S poštovanjem!

Viši stručni saradnik:  
  
Belma Pašalić.mag.scr.



Dizdarević, Emira, mag.scr.

Dostaviti:

1. Naslovu,
2. a/a

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
TUZLANSKI KANTON  
GRAD GRADAČAC  
JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD GRADAČAC  
Gradačac, ulica Ahmeda Hanića 17

Broj: 01/1-31-11-1615-2/23  
Datum: 06.12.2023. godine

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike  
ulica Hamdije Čemerlića br. 2  
71000 Sarajevo

Ministarstvo za rad i socijalnu politiku i povratak TK  
Fra Grge Martića 8  
75000 Tuzla

**PREDMET:** Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se.-

**V E Z A:** Poslaničko pitanje Alme Kratine, zastupnice u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH.-

Poštovani,

U skladu sa poslaničkim pitanjem Alme Kratine, zastupnice u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH, odgovaramo kako slijedi:

1. Dana, 07.08.2023. godine ovaj organ starateljstva je u jutarnjim satima od strane PU Gradačac usmeno obaviješten o prijavi nasilja koje je podnijela Nizama Hećimović protiv nevjenčanog supruga Nermina Sulejmanovića. Znači, u konkretnom slučaju prijava nasilja nije evidentirana u JU Centar za socijalni rad Gradačac u smislu da je žrtva istu prijavila, a niti je Nizama Hećimović od ranije bila poznata Centru kroz rješavanje svojih vanbračnih i porodičnih odnosa. Iako Centar nije raspolagao svim informacijama putem policijskog službenika žrtvi je još tog 07.08.2023. godine ponuđena podrška u smislu smještaja u neku od sigurnih kuća. Nažalost, Nizama Hećimović nije prihvatila prijedlog, smatrajući da već ima bezbjednu lokaciju na kojoj će biti zbrinuta, pri tome ne upućujući Centar koja je to lokacija, tako da Centar nije mogao izvršiti procjenu rizika i sigurnosti mjesta gdje se žrtva nalazi, a niti to potpada u domen djelovanja Centra. Također dan poslije službenik Centar je u direktnom razgovoru sa žrtvom njoj i djetetu ponovo ponudio mogućnost smještaja u sigurnu kuću, ali je žrtva opet odbila prihvatiti ovakav vid pomoći. Radi osiguranja fizičke zaštite i ostvarivanja prava i interesa žrtve nasilja u porodici, bez straha i opasnosti po život, policija i organ starateljstva dužni su, uz prethodni pristanak žrtve, privremeno zbrinuti žrtvu nasilja u porodici u sigurnu kuću/sklonište. Također, žrtva nasilja u porodici zbrinjava se u drugu odgovarajuću instituciju ili kod druge porodice kada organ starateljstva ocijeni da je to povoljnije za žrtvu i uz saglasnost žrtve nasilja.

Kada je u pitanju mlđb. dijete koje je nemilim događajem ostalo bez oba roditelja, ovaj organ starateljstva je nakon potrebnih analiza i procjena odredio takav oblik zbrinjavanja na način da će dijete imati poticajno i pozitivno porodično okruženje, emocionalnu stabilnost i pravilan psihofizički razvoj, te da će nedostatak ljubavi i brige koju bi dobilo u biološkoj porodici osjetiti u najmanjoj mogućnoj mjeri.

2. dana, 17.08.2023. godine, u zgradi Gradske uprave grada Gradačac održan je sastanak na kojem je konstituisano Koordinaciono tijelo za sigurnost i bezbjednost građana grada Gradačac. Na sastanku se raspravljalo o stanju bezbjednosti na području grada Gradačac s posebnim osvrtom na dešavanja od 11.08.2023. godine. U danima koji su uslijedili zajedničkim djelovanjem predstavnika lokalne zajednice, institucija i javnih ustanova, nevladinih organizacija i udruženja građana na prevenciji i suzbijanju kriminaliteta i drugih oblika asocijalnog ponašanja revidiran je „Protokol intervencije u slučajevima nasilja u porodici za područje grada Gradačac” koji je prvi put potpisan 2014. godine.

Postojeći Protokol daje osnove za postupanje subjekata zaštite i prevencije nasilja u porodici a koje su proizašle iz zakonskih obaveza i dotadašnje prakse tih organa i ustanova. Međutim, kasnija iskustva su pokazala da je potrebno usmjeriti se na uspostavljanja multidisciplinarnе saradnje sa jasno razrađenim postupanjima svakog sistema, povećanje stepena razumjevanja samog Protokola i onoga što njegovo postojanje i odredbe podrazumjevaju.

Tako revidirani Protokol decidinije propisuje djelovanja koji se odnose na korake i postupke u situacijama potencijalne ili stvarne ugroženosti djece i odraslih sa svrhom da se osvijeste potencijalno rizične i krizne situacije i da se pravovremeno pripremi za njih, da se mobiliziraju svi raspoloživi zaštitni mehanizmi i izbjegnu rizici, da se uskladi djelovanje i poveća efikasnost svih sudionika procesa na rješavanju problema, da se sačuvaju životni i psihofizički integritet djece i odraslih tijekom krize i smanji eventualna šteta za djecu i roditelje ali i profesionalni stres subjekta zaštite.


Isto tako Protokol ne ograničava subjekte zaštite da u praksi ne uvode druge efikasne modele koje će biti u službi sprječavanja i suzbijanja nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja, a koje će odgovarati kontekstu i raspoloživim mogućnostima. Primjena ovakvih rješenja nije obavezno povezana sa velikim materijalnim ulaganjima već je više u vezi sa odgovarajućim znanjima i stepenom osviješćenosti profesionalaca za pitanja rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici.

Novine u Protokolu su lokalnoj zajednici predstavljene dana, 05.12.2023. godine kada je zvanično izvršeno potpisivanje dokumenta i u konačnici ima za cilj da doprinese da svi učesnici imaju jasnu predstavu o zajedničkom cilju u procesu zaštite žrtava nasilja u porodici i da se žrtve, znajući da će dobiti pravilan tretman, ohrabre da se bore za svoja prava.

Dostaviti:

- 1) Naslovu
- 2) Predmet
- 3) a/a.

DIREKTORICA CENTRA  
Amira Huseinbašić dipl. pedagog-psiholog





Broj: 09/1-04-031484/23  
Tuzla, 06.12.2023. godine

BOSNA I HERCEGOVINA

## FEDERALNO MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje - dostavlja se  
Veza Vaš akt broj: 05-02/2-3694/23 ED od 29.11.2023. godine

U skladu sa poslaničkim pitanjem Alme Kratine, zastupnice u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH, dostavljamo sljedeći odgovor.

Prema Zakonu o zaštiti od nasilja u porodici Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj 20/13) obaveza kantonalnih vlada je izrada akcionih planova na kantonalnom nivou i formiranje koordinacionog tima koji će pratiti njegovu provedbu. Shodno tome, Vlada Tuzlanskog kantona je imenovala članove Koordinacionog tima za izradu Akcionog plana za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici za područje Tuzlanskog kantona i praćenje njegovog provođenja (Akциони plan).

Koordinacioni tim čine predstavnici: Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva obrazovanja i nauke, Ministarstva za kulturu, sport i mlade, Ministarstva zdravstva, Ministarstva pravosuđa i uprave, Pedagoškog zavoda TK, Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, Općinskog suda Tuzla, Foruma direktora centara za socijalni rad TK i Udruženja građana Vive Žene Tuzla.

Zadatak Koordinacionog tima je da prati realizaciju Akcionog plana, koordinira rad svih nadležnih institucija na njegovom provođenju i Vladi Tuzlanskog kantona dostavlja godišnje izvještaje o realizaciji istog. Shodno tome Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK, kao koordinator izrade Akcionog plana je uradilo Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za 2022. godinu.

U okviru Akcionog plana planiran je doprinos realizaciji pet jedinstvenih strateških ciljeva i to:

1. Usklađivanje normativno-pravnog okvira u oblasti nasilja u porodici sa domaćim i međunarodnim standardima iz ove oblasti,
2. Unaprijediti znanja i vještine osoba koje se profesionalno bave pitanjima nasilja u porodici,
3. Unaprijediti metodologiju za prikupljanje podataka o slučajevima nasilja u porodici,
4. Povećanje društvene svijesti o nasilju u porodici i oblicima nenasilničkog ponašanja i
5. Razvijen multidisciplinarni pristup u lokalnim zajednicama u pružanju odgovarajućih vidova zaštite i tretmana žrtava nasilja u porodici i rada sa osobama koje su počinile nasilje u porodici.

Dakle, Tuzlanski kanton je, shodno zakonskoj obavezi redovno donosio Akcione planove (program rada) kako slijedi:

-Akциони plan za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici za područje Tuzlanskog kantona 2014-2015. godina čija je implementacija, shodno odluci na federalnom nivou, produžena na period do 2018. godine.

-Akциони plan za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici za područje Tuzlanskog kantona za period 2019-2020. godina. Pošto nije usvojena nova Strategija za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici

na nivou Federacije BiH, navedeni Akcioni plan se, prema zaključku Vlade TK broj: 02/1-31-7743/21. od juna 2021. godine, primjenjivao i za period 2021- 2022. godina.

Od kraja 2022. godine u toku je revidiranje Akcionog plana za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici u TK za period 2024-2025. godina i usklađivanje sa novom Strategijom za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici Federacije BiH 2021.-2027. g. Aktivnosti su prolongirane zbog čekanja konačnog usvajanja navedene Strategije na nivou FBiH.

- Pravo na privremenu novčanu pomoć regulisano je članom 21. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom - prečišćeni tekst («Službene novine Tuzlanskog kantona»- broj: 5/12, 7/14, 11/15, 13/16, 4/18, 12/20, 22/21, 5/22, 8/22, 10/22, 14/22 i 19/22).

-Besplatnu pravnu pomoć pruža Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći koji je u nadležnosti Ministarstva pravosuđa i uprave TK.

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona u saradnji i uz podršku Gender Centra Federacije BiH je organiziralo radionicu za članove/ce Koordinacionog tima za praćenje realizacije Akcionog plana za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici u Tuzlanskom Kantonu koja je održana 04.09.2023. godine u Hotelu Grand u Tuzli u vremenu od 09.30 do 13.00 sati.

Cilj radionice je bio revidiranje Akcionog plana za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici u Tuzlanskom kantonu i usklađivanje sa novom Strategijom za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici Federacije BiH 2021.-2027. godine.

Svakako, tema sastanka je bila i trenutna zabrinjavajuća situacija u vezi novih slučajeva femicida u Bosni i Hercegovini. Ovim povodom na sastanka su pozvane i predstavnici Centra za socijalni rad Gradačac i učesnice su uzele 3 zaposlenice Centra.

Ovo je bila prilika da podijele svoja iskustva, izazove i koje su imali povodom ovih događanja, kao i potrebu za supervizijom.

Prema iznesenim informacijama Centar za socijalni rad je postupio shodno svojoj nadležnosti i u skladu sa Protokolom o postupanju u slučaju nasilja, a zašta su dobile i punu podršku koordinacionog tima i Gender centra Federacije BiH.

Predstavnice UG Vive žene su na sastanku upoznale KT o direktnoj psihološkoj i savjetodavnoj podršci Centru za socijalni rad i drugim nadležnim institucijama na terenu i inicijativi koja je pokrenuta da se mijenja postojeći Protokol upravo zbog iskustava vezano za femicid u Gradačcu.

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona u prilogu ovog odgovora dostavlja i odgovor JU Centra za socijalni rad Gradačac, broj: 01/1-31-11-1615-2/23 od 06.12.2023. godine.

S poštovanjem

DOSTAVLJENO:

- 1.Naslovu
- 2.Evidencija
- 3.Arhiva

MINISTAR

Fadil Alić

**BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
TUZLANSKI KANTON  
GRAD GRADAČAC  
JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD GRADAČAC  
Gradačac, ulica Ahmeda Hanića 17**

**Broj: 01/1-31-11-1615-2/23**

**Datum: 06.12.2023. godine**

**Federalno ministarstvo rada i socijalne politike  
ulica Hamdije Čemerlića br. 2  
71000 Sarajevo**

**Ministarstvo za rad i socijalnu politiku i povratak TK  
Fra Grge Martića 8  
75000 Tuzla**

**PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se.-**

**VEZA: Poslaničko pitanje Alme Kratine, zastupnice u Zastupničkom domu Parlamenta  
FBiH.-**

**Poštovani,**

U skladu sa poslaničkim pitanjem Alme Kratine, zastupnice u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH, odgovaramo kako slijedi:

1. Dana, 07.08.2023. godine ovaj organ starateljstva je u juturnjim satima od strane PU Gradačac usmeno obaviješten o prijavi nasilja koje je podnijela Nizama Hećimović protiv nevjenčanog supruga Nermina Sulejmanovića. Znači, u konkretnom slučaju prijava nasilja nije evidentirana u JU Centar za socijalni rad Gradačac u smislu da je žrtva istu prijavila, a niti je Nizama Hećimović od ranije bila poznata Centru kroz rješavanje svojih vanbračnih i porodičnih odnosa. Iako Centar nije raspolagao svim informacijama putem policijskog službenika žrtvi je još tog 07.08.2023. godine ponuđena podrška u smislu smještaja u neku od sigurnih kuća. Nažalost, Nizama Hećimović nije prihvatila prijedlog, smatrajući da već ima bezbjednu lokaciju na kojoj će biti zbrinuta, pri tome ne upućujući Centar koja je to lokacija, tako da Centar nije mogao izvršiti procjenu rizika i sigurnosti mjesta gdje se žrtva nalazi, a niti to potpada u domen djelovanja Centra. Također dan poslije službenik Centar je u direktnom razgovoru sa žrtvom njoj i djetetu ponovo ponudio mogućnost smještaja u sigurnu kuću, ali je žrtva opet odbila prihvatiti ovakav vid pomoći. Radi osiguranja fizičke zaštite i ostvarivanja prava i interesa žrtve nasilja u porodici, bez straha i opasnosti po život, policija i organ starateljstva dužni su, uz prethodni pristankom žrtve, privremeno zbrinuti žrtvu nasilja u porodici u sigurnu kuću/sklonište. Također, žrtva nasilja u porodici zbrinjava se u drugu odgovarajuću instituciju ili kod druge porodice kada organ starateljstva ocijeni da je to povoljnije za žrtvu i uz saglasnost žrtve nasilja.

Kada je u pitanju mladb. dijete koje je nemilim događajem ostalo bez oba roditelja, ovaj organ starateljstva je nakon potrebnih analiza i procjena odredio takav oblik zbrinjavanja na način da će dijete imati poticajno i pozitivno porodično okruženje, emocionalnu stabilnost i pravilan psiho-fizički razvoj, te da će nedostatak ljubavi i brige koju bi dobilo u biološkoj porodici osjetiti u najmanjoj mogućnoj mjeri.

2. dana, 17.08.2023. godine, u zgradi Gradske uprave grada Gradačac održan je sastanak na kojem je konstituisano Koordinaciono tijelo za sigurnost i bezbjednost građana grada Gradačac. Na sastanku se raspravljalo o stanju bezbjednosti na području grada Gradačac s posebnim osvrtom na dešavanja od 11.08.2023. godine. U danima koji su uslijedili zajedničkim djelovanjem predstavnika lokalne zajednice, institucija i javnih ustanova, nevladinih organizacija i udruženja građana na prevenciji i suzbijanju kriminaliteta i drugih oblika asocijalnog ponašanja revidiran je „Protokol intervencije u slučajevima nasilja u porodici za područje grada Gradačac“ koji je prvi put potpisan 2014. godine.

Postojeći Protokol daje osnove za postupanje subjekata zaštite i prevencije nasilja u porodici a koje su proizašle iz zakonskih obaveza i dotadašnje prakse tih organa i ustanova. Međutim, kasnija iskustva su pokazala da je potrebno usmjeriti se na uspostavljanja multidisciplinarnе saradnje sa jasno razrađenim postupanjima svakog sistema, povećanje stepena razumjevanja samog Protokola i onoga što njegovo postojanje i odredbe podrazumjevaju.


Tako revidirani Protokol decidinije propisuje djelovanja koji se odnose na korake i postupke u situacijama potencijalne ili stvarne ugroženosti djece i odraslih sa svrhom da se osvijeste potencijalno rizične i krizne situacije i da se pravovremeno pripremi za njih, da se mobiliziraju svi raspoloživi zaštitni mehanizmi i izbjegnu rizici, da se uskladi djelovanje i poveća efikasnost svih sudionika procesa na rješavanju problema, da se sačuvaju životni i psihofizički integritet djece i odraslih tijekom krize i smanji eventualna šteta za djecu i roditelje ali i profesionalni stres subjekta zaštite.

Isto tako Protokol ne ograničava subjekte zaštite da u praksi ne uvođe druge efikasne modele koje će biti u službi sprječavanja i suzbijanja nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja, a koje će odgovarati kontekstu i raspoloživim mogućnostima. Primjena ovakvih rješenja nije obavezno povezana sa velikim materijalnim ulaganjima već je više u vezi sa odgovarajućim znanjima i stepenom osviješćenosti profesionalaca za pitanja rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici.

Novine u Protokolu su lokalnoj zajednici predstavljene dana, 05.12.2023. godine kada je zvanično izvršeno potpisivanje dokumenta i u konačnici ima za cilj da doprinese da svi učesnici imaju jasnu predstavu o zajedničkom cilju u procesu zaštite žrtava nasilja u porodici i da se žrtve, znajući da će dobiti pravilan tretman, ohrabre da se bore za svoja prava.

Dostaviti:

- 1) Naslovu
- 2) Predmet
- 3) a/a.

Amira Huseinović, direktorica Centra  


Bosnia and Herzegovina  
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA  
MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL POLICY OF THE  
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

Broj:01- 02/2-3693/23 SK  
Sarajevo, 11.12.2023. godine

**BOSNA I HERCEGOVINA**  
**FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE**  
**PARLAMENT FEDERACIJE BIH**  
**PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA FBiH**  
**n/r gđin. Ivan Miličević, sekretar**  
**n/r gđa. Alma Kratina, zastupnica**

Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
**PARLAMENT FEDERACIJE**  
**SARAJEVO**

Primitivo: 15-12-2023			
Org. jed.	Broj	Priloga	Vrijednost
05/1	02	447/23	

**PREDMET:** Zastupničko pitanje, **dostavlja se-**

**Veza:** Akt sekretara Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine broj: 05/1-02-447/23 od 23.11.2023. godine

Poštovani,

Aktom Vlade Federacije BiH broj: 03-04-1372/2023 od 27.11.2023. godine, Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike dostavljeno je zastupničko pitanje, koje je postavila Alma Kratina, zastupnica u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, koje glasi: "Šta je nakon ubistva Emire Maslan u saradnji sa subjektima zaštite na razini kantona učinjeno na ukidanju rizika za ženu žrtvu nasilja kroz izmjenu momenta primopredaje djeteta na kućnoj adresi bez prisustva službenog lica? Da li su sačinjene preporuke i učinjeni konkretni koraci na ukidanju ove prakse koja se pokazala ekstremno rizičnom i smrtno opasnom za žrtve nasilja, žene i djecu?", dajemo sljedeći odgovor:

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je odmah postupilo po prijemu zastupničkog pitanja, te zatražilo dostavu od strane nadležnih institucija: Ministarstva za rad, socijalnu politiku Tuzlanskog kantona i Centra za socijalni rad Gradačac, kao i Ministarstva za rad, socijalnu politiku i raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarjevo i Službe za socijalni rad Novi Grad Sarajevo. S tim u vezi dana, 04.12.2023. dostavljen je odgovor od strane Službe socijalne zaštite općine Novi Grad Sarajevo, a dana, 06.12.2023. godine od strane Centra za socijalni rad Gradačac, što Vam dostavljamo u prilogu ovog akta, uz napomenu da druge institucije nisu dostavile odgovor.

Ujedno, informišemo Vas, iz okvira svoje nadležnosti, da je predstavnik ovog Ministarstva član radne grupe formirane od strane Federalnog ministarstva pravde, koja trenutno radi na izradi izmjena i dopuna Zakona o zaštiti od nasilja u porodici s ciljem unapređenja i usklađivanja s Istanbulskom konvencijom. Kako se radi o unapređenju zakonskog okvira u ovoj oblasti Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je svim kantonalnim ministarstvima nadležnim za oblast socijalne zaštite,

centrima za socijalni rad/službama socijalne zaštite uputilo zahtjev za dostavu prijedloga i sugestija za izmjene i dopune Zakona. Međutim, do danas, ovo Ministarstvo nije zaprimilo niti jedan odgovor odnosno prijedlog iako se radi o potrebi uključenja svih nadležnih institucija kako s kantonalnog tako i lokalnog nivoa, jer je cilj upravo unapređenje zakonskog okvira koji se direktno implementira u centrima za socijalni rad/službama socijalne zaštite.

Po pitanju provedbe određenih aktivnosti u ovoj oblasti, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je po prvi put organizovalo kampanju "Isključimo nasilje nad ženama i djevojčicama" koja se provodi u okviru 16 dana aktivizma borbe protiv rodno-zasnovanog nasilja. Tokom 16 dana aktivizma borbe protiv nasilja nad ženama ovo Ministarstvo je u saradnji sa pet sigurnih kuća koje djeluju na području Federacije BiH, zajedno sa međunarodnim partnerima UN i UN WOMEN, provelo niz aktivnosti kako bi pozvali sve relevantne aktere na borbu protiv nasilja nad ženama. Pokrenuta je medijska kampanja pod nazivom "Sigurne kuće za sigurne žene" kojom su pozvane sve institucije, ali i mediji kao snažan glas u javnom diskursu da u 16 dana aktivizma i borbe protiv nasilja nad ženama i djevojčicama daju svoj doprinos. Naime, cilj kampanje jeste podizanje svijesti o nasilju i ulozi koje društvo ima u osnaživanju žena, odnosno prevenciji nasilja nad ženama. Također, predstavljena je nova web stranica: [sigurnekuce-fbih.ba](http://sigurnekuce-fbih.ba), te potpisana Opća deklaracija o saradnji između Federalnog ministarstva rada i socijalne politike i pet sigurnih kuća u Federaciji BiH.

Nadalje, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je dana, 05.12.2023. godine u saradnji sa Misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini, organizovalo za stručne radnike u oblasti socijalne zaštite validacijsku radionicu „Nasilje u porodici i rodno zasnovano nasilje“. Osnovni cilj radionice je unapređenje znanja i vještina stručnih radnika u oblasti socijalne zaštite za prevenciju nasilja, pravovremeno prepoznavanje nasilja, kao i kvalitetnije i profesionalnije postupanje u radu sa žrtvama nasilja.

Pomenuta radionica je jedna od aktivnosti koje ovo Ministarstvo provodi s ciljem prevencije nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja. Na istoj, socijalni radnici i svi oni koji su vezani za ovaj dio socijalne zaštite mogli su dobiti odgovore na pitanja kako i u kojem smjeru treba postupati kad je prevencija nasilja u porodici i rodno zasnovano nasilje u pitanju. Sam program obuke sastojao se od 20 modula gdje su polaznici validacijske radionice mogli bolje shvatiti sam pojam nasilja, njegov uzrok i posljedice. Na radionici, naglašena je potreba da se ovakve i slične radionice održavaju učestalije kako bi uposlenici centara za socijalni rad, kao i druge organizacije koje pružaju psihosocijalnu pomoć imale adekvatne odgovore na nedoumice koje imaju u svom radu, odnosno da se aktivno radi na usavršavanju socijalnih radnika i svih onih koji su uključeni u sistem socijalne zaštite.


Obzirom da je članom 39. Zakona o zaštiti od nasilja u porodici propisana obaveza da sve nadležne institucije na području jedne ili više općina potpišu Protokol o saradnji kojim će biti utvrđena međusobna prava i obaveze u postupku prijavljivanja slučajeva nasilja u porodici, pružanja zaštite žrtava nasilja u porodici, kao i u radu sa nasilnim osobama, cijenimo neophodnim da se isti revidiraju u svim kantonima/općinama, te da će se na taj način, poštivajući sve obaveze utvrđene istim, efikasnije reagovati u svim slučajevima nasilja u porodici, kako ne bi došlo do određenih propusta u zaštiti žrtava nasilja u porodici. Također, smatramo potrebnim da sve kantonalne vlade donesu dvogodišnje programe mjera za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u porodici za područje kantona (član 37. Zakona o zaštiti od nasilja u porodici). S tim u

vezi informišemo Vas da će ovo Ministarstvo u skladu sa svojim mogućnostima i nadležnostima inicirati revidiranje postojećih protokola i donošenje programa na nivou kantona.

Dalje, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je izradilo Strategiju razvoja sistema socijalne i dječije zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine (2023.-2030.godina), koja je nakon provedenih javnih konsultacija finalizirana, te upućena u dalju proceduru usvajanja. Navedenom Strategijom definisani su strateški pravci i prioriteti daljeg razvoja sistema socijalne i dječije zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine, način njihovog ostvarivanja, finansijski i institucionalni okvir za implementaciju, monitoring, evaluaciju i izvještavanje. U pripremi Strategije respektovani su svi relevantni principi u skladu s propisima o strateškom planiranju kao što su: otvorena metoda koordinacije, ravnopravnost spolova, jednake mogućnosti, inkluzija, horizontalna i vertikalna koordinacija, partnerstva, javnost, transparentnost, kao i osnovne vrijednosti i komponente dobrog života na kojima počiva pristup razvoju Federacije Bosne i Hercegovine. U procesu same izrade Strategije polazilo se od koncenzusa o održivom razvoju i njegovoj implementaciji na globalnom, evropskom i državnom, odnosno entitetskom i kantonalnom nivou.

Također, ovo Ministarstvo pripremiło je Zakon o socijalnim uslugama u Federaciji Bosne i Hercegovine kojim će se po prvi put urediti oblast pružanja socijalnih usluga na području Federacije Bosne i Hercegovine. Ovim zakonom definisano je sljedeće: sam pojam i sadržaj socijalnih usluga, korisnici socijalnih usluga, načela socijalne zaštite pri pružanju i korištenju socijalnih usluga, socijalne usluge, mreža socijalnih usluga, osiguranje socijalnih usluga i metodologija za utvrđivanje cijena usluga, nadležnost i postupak za ostvarivanje prava na socijalne usluge, pružatelji usluga, uslovi za pružanje usluga i licenciranje pružaoca socijalnih usluga, registri, finansiranje, nadzor i druga pitanja od značaja za pružanje i ostvarivanje prava na socijalne usluge u Federaciji BiH. Trenutno, ovaj Zakon je u procesu javnih konsultacija.

S poštovanjem,



**Prilog:**

- Akt JU "Kantonalni centar za socijalni rad" Služba socijalne zaštite općine Novi Grad Sarajevo br. 31-10/24-530-2460/23 od 04.12.2023. godine
- Akt JU "Centar za socijalni rad Gradačac" br. 01/1-31-11-1615-2/23 od 06.12.2023. godine

**Dostavljeno:**

- Naslovu
- dr.sci. Edita Kalajdžić, sekretar Vlade Federacije BiH (Veza: Vaš akt br:03-04-1372/23 od 27.11.2023. godine)
- a/a

**BOSNA I HERCEGOVINA<sup>7</sup>**  
**FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE**  
**KANTON SARAJEVO**  
**JU „KANTONALNI CENTAR ZA SOCIJALNI RAD“**  
**Služba socijalne zaštite općine Novi Grad**

Broj: 31-10/24-530-2460/23

Datum: 04.12.2023. godine

**FEDERALNO MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE**

Hamdije Čemerlića br.2

Putem emaila :

emira.dzardarevic@fmrap.gov.ba

**PREDMET: Odgovor na inicijativu Alme Kratina, zastupnice u Zastupničkom domu  
Parlamenta Federacije BiH – dostavlja se**

**Veza vaš broj : 01-02/2-3694/23 ED od 29.11.2023.godine**

U vezi Vašeg zahtjeva za dostavu informacija broj gornji, obavještavamo Vas sljedeće:

Ova Služba je na zahtjev Općinskog suda u Sarajevu bila uključena u postupak povjere djeteta iz vanbračne zajednice i određivanje sadržaja roditeljskog staranja o malodobnom djetetu, koji je na sudu tužbom pokrenula Maslan Emira. U okviru navedenog postupka u prostorijama Službe dva puta je obavljen razgovor sa Maslan Emirom i jedanput sa Bećirović Anelom, a u svrhu uzimanja izjava od istih neophodnih za dostavu mišljenja u navedenom postupku na traženje suda. Obzirom na izrečene zaštitne mjere razgovori sa roditeljima mldb.djeteta su obavijeni u različitim terminima, kako ne bi došlo do suočavanja žrtve i učinioca nasilja.

Općinski sud u Sarajevu je u januaru 2023. godine donio Presudu o povjeri mldb. djeteta, visini izdržavanja za dijete i način kontaktiranja mldb. djeteta sa roditeljem sa kojim ne živi. Po donošenju sudake Presude u Službi socijalne zaštite općine Novi Grad Sarajeva nije evidentirano obraćanje Emira Maslan ni li Bećirović Anela radi poteškoća u roditeljskoj komunikaciji.


Ova Služba nije bila uključena u postupak smještaja imenovane u Sigurnu kuću, niti je provodila praćenje poštivanja/krošenja zaštitnih mjera izrečenih Bećirović Anelu. Navedene radnje provodila je Služba socijalne zaštite općine Novo Sarajevo, na čijem području su imenovani imali prijavljeno mjesto prebivališta.

U okviru sastanka Stručnog tima u Službi razmatrana su postupanja stručne uposlenice koja je bila uključena u postupak povjere mldb. djeteta iz vanbračne zajednice, te nisu uočeni propusti u postupanju.

S poštovanjem!

Viši stručni saradnik:

  
Belma Pašalić, mag.scr.



č, mag.scr.

Dostaviti:

1. Naslovu,
2. a/a

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
TUZLANSKI KANTON  
GRAD GRADAČAC  
JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD GRADAČAC  
Gradačac, ulica Ahmeda Hanića 17

Broj: 01/1-31-11-1615-2/23  
Datum: 06.12.2023. godine

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike  
ulica Hamdije Čemerlića br. 2  
71000 Sarajevo

Ministarstvo za rad i socijalnu politiku i povratak TK  
Fra Grge Martića 8  
75000 Tuzla

**PREDMET:** Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se.-

**VEZ A:** Poslaničko pitanje Alme Kratine, zastupnice u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH.-

Poštovani,

U skladu sa poslaničkim pitanjem Alme Kratine, zastupnice u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH, odgovaramo kako slijedi:

1. Dana, 07.08.2023. godine ovaj organ starateljstva je u jutarnjim satima od strane PU Gradačac usmeno obaviješten o prijavi nasilja koje je podnijela Nizama Hećimović protiv nevjenčanog supruga Nermina Sulejmanovića. Znači, u konkretnom slučaju prijava nasilja nije evidentirana u JU Centar za socijalni rad Gradačac u smislu da je žrtva istu prijavila, a niti je Nizama Hećimović od ranije bila poznata Centru kroz rješavanje svojih vanbračnih i porodičnih odnosa. Iako Centar nije raspolagao svim informacijama putem policijskog službenika žrtvi je još tog 07.08.2023. godine ponuđena podrška u smislu smještaja u neku od sigurnih kuća. Nažalost, Nizama Hećimović nije prihvatila prijedlog, smatrajući da već ima bezbjednu lokaciju na kojoj će biti zbrinuta, pri tome ne upućujući Centar koja je to lokacija, tako da Centar nije mogao izvršiti procjenu rizika i sigurnosti mjesta gdje se žrtva nalazi, a niti to potpada u domen djelovanja Centra. Također dan poslije službenik Centar je u direktnom razgovoru sa žrtvom njoj i djetetu ponovo ponudio mogućnost smještaja u sigurnu kuću, ali je žrtva opet odbila prihvatiti ovakav vid pomoći. Radi osiguranja fizičke zaštite i ostvarivanja prava i interesa žrtve nasilja u porodici, bez straha i opasnosti po život, policija i organ starateljstva dužni su, uz prethodni pristanak žrtve, privremeno zbrinuti žrtvu nasilja u porodici u sigurnu kuću/sklonište. Također, žrtva nasilja u porodici zbrinjava se u drugu odgovarajuću instituciju ili kod druge porodice kada organ starateljstva ocijeni da je to povoljnije za žrtvu i uz saglasnost žrtve nasilja.

Kada je u pitanju mlđb. dijete koje je nemilim događajem ostalo bez oba roditelja, ovaj organ starateljstva je nakon potrebnih analiza i procjena odredio takav oblik zbrinjavanja na način da će dijete imati poticajno i pozitivno porodično okruženje, emocionalnu stabilnost i pravilan psihofizički razvoj, te da će nedostatak ljubavi i brige koju bi dobile u biološkoj porodici osjetiti u najmanjoj mogućnoj mjeri.

2. dana, 17.08.2023. godine, u zgradi Gradske uprave grada Gradačac održan je sastanak na kojem je konstituisano Koordinaciono tijelo za sigurnost i bezbjednost građana grada Gradačac. Na sastanku se raspravljalo o stanju bezbjednosti na području grada Gradačac s posebnim osvrtom na dešavanja od 11.08.2023. godine. U danima koji su uslijedili zajedničkim djelovanjem predstavnika lokalne zajednice, institucija i javnih ustanova, nevladinih organizacija i udruženja građana na prevenciji i suzbijanju kriminaliteta i drugih oblika asocijalnog ponašanja revidiran je „Protokol intervencije u slučajevima nasilja u porodici za područje grada Gradačac” koji je prvi put potpisan 2014. godine.

Postojeći Protokol daje osnove za postupanje subjekata zaštite i prevencije nasilja u porodici a koje su proizašle iz zakonskih obaveza i dotadašnje prakse tih organa i ustanova. Međutim, kasnija iskustva su pokazala da je potrebno usmjeriti se na uspostavljanja multidisciplinarnе saradnje sa jasno razrađenim postupanjima svakog sistema, povećanje stepena razumjevanja samog Protokola i onoga što njegovo postojanje i odredbe podrazumjevaju.

Tako revidirani Protokol decidinije propisuje djelovanja koji se odnose na korake i postupke u situacijama potencijalne ili stvarne ugroženosti djece i odraslih sa svrhom da se osvijeste potencijalno rizične i krizne situacije i da se pravovremeno pripremi za njih, da se mobiliziraju svi raspoloživi zaštitni mehanizmi i izbjegnu rizici, da se uskladi djelovanje i poveća efikasnost svih sudionika procesa na rješavanju problema, da se sačuvaju životni i psihofizički integritet djece i odraslih tijekom krize i smanji eventualna šteta za djecu i roditelje ali i profesionalni stres subjekta zaštite.

Isto tako Protokol ne ograničava subjekte zaštite da u praksi ne uvođe druge efikasne modele koje će biti u službi sprječavanja i suzbijanja nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja, a koje će odgovarati kontekstu i raspoloživim mogućnostima. Primjena ovakvih rješenja nije obavezno povezana sa velikim materijalnim ulaganjima već je više u vezi sa odgovarajućim znanjima i stepenom osviješćenosti profesionalaca za pitanja rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici.

Novine u Protokolu su lokalnoj zajednici predstavljene dana, 05.12.2023. godine kada je zvanično izvršeno potpisivanje dokumenta i u konačnici ima za cilj da doprinese da svi učesnici imaju jasnu predstavu o zajedničkom cilju u procesu zaštite žrtava nasilja u porodici i da se žrtve, znajući da će dobiti pravilan tretman, ohrabre da se bore za svoja prava.

Dostaviti:

- 1) Naslovu
- 2) Predmet
- 3) a/a.

DIREKTORICA CENTRA  
Amira Huseinbašić dipl. psiholog  
